WEST Search History

| Hide Items | Restore | Clear | Cancel |

DATE: Friday, June 23, 2006

Hide?	Set Name	Query	Hit Count
		DB=PGPB,USPT,EPAB,JPAB,DWPI; PLUR=YES; OP=ADJ	
▣	L18	L17 not l15	4
▣	L17	L16 and l14	12
▣	L16	L4 and l10 and l12	117
▣	L15	l13 and L14	8
▣	L14	oil$1 with suspen$8 with concentrat$4	3806
▣	L13	l5 and l11 and L12	10
▣	L12	sulfosuccin$4 with ester$8	10354
▣	L11	l6 and l7 and l8 and L9	139
▣	L10	l6 or l7 or l8 or L9	10857
▣	L9	safen$4 or antidot$8	10554
		DB=USPT,PGPB,JPAB,EPAB,DWPI; PLUR=YES; OP=ADJ	
▣	L8	Mefenpyr or ((dichlorophenyl or (dichlorophenyl adj3 dihydro)) adj2 methyl adj2 pyrazol$3 adj3 dicarboxyl$3)	240
▣	L7	Cloquintocet or celio or topik or ((chloroquinolin$5 or (chloro adj2 quinolin$5)) adj2 (yloxyacet$3 or oxyacet$3 or (yloxy adj acet$3) or (oxy adj acet$3) or acet$3))	570
▣	L6	Isoxadifen or (dihydro adj3 diphenyl adj3 (isoxazolecarboxyl$3 or (oxazol$2 adj2 carboxyl$3)))	178
		DB=PGPB,USPT,EPAB,JPAB,DWPI; PLUR=YES; OP=ADJ	
▣	L5	l1 and l2 and l3	174
▣	L4	l1 or l2 or l3	17400
▣	L3	thifensulfuron	1075
		DB=USPT,PGPB,JPAB,EPAB,DWPI; PLUR=YES; OP=ADJ	
▣	L2	Iodosulfuron or iodosulphuron or (iodo adj4 methoxy adj2 methyl adj4 triazin$2 adj3 ((ureidosulfonylbenzo$3 or ureidosulphonylbenzo$3 or ((ureidosulfonyl or ureidosulphonyl) adj benzo$3)) or (aminocarbonylaminosulfonylbenzo$3 or (amino carbonyl amino adj (sulfonyl or sulphonyl) adj benzo$3)))) or (iodo adj4 methoxy adj2 methyl adj4 triazin$2 adj3 (sul$2onylur$6 or sul$2onylcarbonyldi?mino or sul$2onylaminocarbonylamino or (sul$2onylaminocarbonyl amino) or (sul$2onylamino (carbonylamino or (carbonyl amino))) or ur$6sul$2onyl$ or carbonyldi?minosul$2onyl$ or aminocarbonylaminosul$2onyl$ or (aminocarbonyl aminosul$2onyl$) or (amino (carbonylaminosul$2onyl$ or (carbonyl aminosul$2onyl$))) or $2carbamoylsul$2amoyl or ($2carbamoyl $2sul$2amoyl) or sul$2onyl near (urea$1 or ureido or ureylene or uramino or	343

carbonyldi?mino or aminocarbonylamino or (aminocarbonyl amino) or (amino (carbonylamino or (carbonyl amino))))) adj benzo$3)

L1 sul$2onylur$6 or sul$2onylcarbonyldi?mino or sul$2onylaminocarbonylamino or (sul$2onylaminocarbonyl amino) or (sul$2onylamino (carbonylamino or (carbonyl amino))) or ur$6sul$2onyl$ or carbonyldi?minosul$2onyl$ or aminocarbonylaminosul$2onyl$ or (aminocarbonyl aminosul$2onyl$) or (amino (carbonylaminosul$2onyl$ or (carbonyl aminosul$2onyl$))) or $2carbamoylsul$2amoyl or ($2carbamoyl $2sul$2amoyl) or sul$2onyl near (urea$1 or ureido or ureylene or uramino or carbonyldi?mino or aminocarbonylamino or (aminocarbonyl amino) or (amino (carbonylamino or (carbonyl amino))))   16999

END OF SEARCH HISTORY